



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

TSHIVENḌA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI ḌA VHURARU (P3)

2018

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandamu uyu u na masiatari a 13.

**MAFHUNGO THANGELI O LIVHISWAHO KHA MUTOLI/MUMAKI**

Musi vha tshi tola/maka mushumo wa mulingiwa, zwi tevhelaho ndi zwiṱwe zwa zwine zwa tea u dzhielwa nzhele musi vha tshi shumisa rubriki:

- Ndeme ya vhupulani, mvetamveto, u vhalulula na u dzudzanya zwo bveledzwaho kha tshibveledzwa tsha u fhedzisela tsho nekedzwaho.
- U dzhiela nzhele u ṱwala hu re na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele hu tshi katelwa na redzhistara, tshitaila na thouni – nga maanda ho sedzeswa KHETHEKANYO YA B.
- Girama, mupeleto na zwiga zwa u vhala.
- Zwivhumbeo zwa luambo, hu tshi katelwa na luambo lwa vhudzivha/kuambebe.
- Munanguludzo wa maipfi na luambo lwa maambebe. (mirero na maambebe)
- Kufhatelwe kwa mafhungo.
- Kuvhekanyelwe na kufhatelwe kwa dziphara.
- Kutathuvhelwe kwa thoho sa zwo taniwaho nga zwi re ngomu/zwo faredzwaho nga u angaredza: mvulatswinga, kubveledzelwe kwa mihumbulo na magumo.

**MAHUMBULWA MALUGANA NA KUMAKELE/KUTOLELWE****KHETHEKANYO YA A: MAANE****MBUDZISO YA 1****APHENDIKISI YA C: KHETHEKANYO YA A: Rubriki ya u tola/maka Maanea**

**KHA VHA PFESESE:** Kha vha shumise rubriki ya u tola/maka (APHEDISIKI YA C) u tola/maka maanea i wanalaho kha masiatari a 10 - 11 a uyu memorandumu.

| <b>KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA</b> |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>KHRITHERIA</b>                                 | <b>MARAGA</b> |
| ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI                         | 30            |
| LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA                  | 15            |
| TSHIVHUMBEO                                       | 5             |
| <b>THANGANYELO</b>                                | <b>50</b>     |

Kha vha shumise rubriki ya u tola/maka (APHEDISIKI YA C) u tola/maka maanea.

1. Kha vha vhale maanea othe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo aya zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.
3. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha koneha u nanguludza/livhanya na mafhungo ayo zwi tshi kwama TSHIVHUMBEO.

**KHA VHA PFESESE**

- Mbuno dzo newaho fhasi ha thoho inwe na inwe kha iyi adendamu dzi thuse fhedzi sa tsumbandila/gaidi kha vhamaki/vhatoli.
- Hu tea u newa tshikhala/thendelo ya u dzhiela ntha ndila ine mulingiwa a thathuvhisa zwone/ngayo thoho, naho zwi tshi nga vha zwo fhambani na izwo zwo newaho kha idzo mbuno kana na mihumbulo/kuvhonele kwa vhone mutoli/mumaki.

Vhalingiwa vha lavhelelwa u nanga thoho NTHIHI ya maanea kha idzo dzo netshedzwaho nga u shumisa maipfi a u bva kha 400 u swika kha a 450. Vhalingiwa vha nga niwala nga lushaka lufhio kana lufhio lwa maanea: nganetshelo, mbuletshedzo, a u vhuisa mihumbulo, a u tata khani, a disikhesivi kana thimbwanywa/thanganyelo ya izwo.

**1.1 Ndo pfa i tshi tou vha ngoho uri ...**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi niwala maanea awe:

- U niwala nga muloro wawe we a pfa u nga zwo bvelela/ngoho ya zwithu.
- A nga niwala nga zwithu zwivhuya zwe zwa bvelela.
- A nga niwala nga zwithu zwi si zwavhudi zwe a lora/pfa zwone.
- Zwi nga di vha zwithu zwi mangadzaho a songo zwi lavhelelaho.
- Maanea aya u tea u a niwala nga ndila ya u tou anetshela.
- Fhedzi arali mulingiwa a niwala maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a newa, ha newi ndatiso.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.

[50]

**1.2 Vhabebi vhone phangami dza vhudziki zwikoloni.**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi niwala maanea awe:

- Mulingiwa a niwala nga pfariso ine ya tea u itwa nga vhabebi zwikoloni zwine vhana vhavho vha dzhena khazwo.
- Vhabebi vha tea u thusana na vhagudisi kha u laya vhana.
- Vhabebi vha tea u dalela zwikoloni zwifhinga zwothe.
- Vhabebi vha tea u dzhenela mitangano vha sa fhidzi.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a niwala nga lushaka lwiwe na lwiwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a niwala.

[50]

### 1.3 Madalo a fhethu ha vhufa o ri disela tshanduko.

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄wala nga madalo e a vha nao a u dalela fhethu ha vhufa.
- U tea u sumbedza zwivhuya zwe a zwi guda, zwa dovha zwa shandukisa kuvhonele kwawe kwa zwithu.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka lūn̄we na lūn̄we lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a n̄wala.

[50]

### 1.4 Ifa mutani ndi dakalo-tshililo.

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u t̄alutshedza t̄hoho.
- U tea u n̄wala nga zwivhuya zwine zwa diswa nga ifa/ndaka sa: thundu na mud̄i wavhuḍi.
- U dovha hafhu a n̄wala nga zwithu zwi si zwavhuḍi zwine zwa nga diswa nga u lwela/ndaka sa: u vhengana, dzinndwa, mabulayo na zwiṇwevho.
- Mulingiwa u fanela u sumbedza magumo a siaho muvhali a tshi divha zwine ene muligiwa a imela zwone.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka lūn̄we na lūn̄we lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a n̄wala.

[50]

### 1.5 Ndi tshifhio tshiala tshine nda nga sia-vho shangoni?

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u t̄alutshedza t̄hoho iyi: Tshiala tshi nga vha tshipikwa/zvipikwa zwine a humbula u zwi bveledza.
- Kha sumbedze nga mbuno dzo dziaho vhuḍi ha zvipikwa izwo.
- Tshiala tshi kwama mut̄a, mushumo, shango nga vhuphara, mveledziso, na zwiṇwe.
- Zwi t̄ut̄uwedza tshanduko ya matshilele zwitshavhani.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka lūn̄we na lūn̄we lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a n̄wala.

[50]

## 1.6 KHA VHA PFESESE: Hu tea u vha na vhumani vhukati ha maanea na tshifanyiso tsho nangwaho.

1.6.1 Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n'wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nea thoho yo teaho ya maanea awe.

Tsumbo: **Fhethu ha vhumvumvusi.**

- U ya nga ha itshi tshifanyiso, a nga anetshela/buletshedza zwe a diphinisa zwone na khonani dzawe afho fhethu.
- Kha sumbedze zwe vha diphina ngazwo na vhumdipi hawe.
- U tea u sumbedza lunako lwa tsiko.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n'wala nga lushaka l'we na l'we lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a n'wala.

[50]

1.6.2 Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n'wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nea thoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: **Themamveledziso yo swika vhumponi ha hashu.**
- Mulingiwa u tea sumbedza ndeme ya u khwiniswa ha dzibada.
- Kha sumbedze na nyandano ine ya wanala kha vhashumi.
- Kha dovhe a sumbedze u didina na u thusana hune ha vha hone.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n'wala nga lushaka l'we na l'we lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a n'wala.

[50]

1.6.3 Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n'wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nea thoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: **Murumba u tambela tshanda/Nwana u mamela lurumbu,** na zwiwe.
- Mulingiwa u tea sumbedza kushumele kwa masimuni.
- Kha sumbedze na pfano ine ya wanala kha vhashumi afha masimuni.
- Kha dovhe a sumbedze u didina na u thusana hune ha vha hone.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n'wala nga lushaka l'we na l'we lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a n'wala.

[50]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:**

50

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI****MBUDZISO YA 2**

**APHENDIKISI YA D: KHETHEKANYO YA A: Rubriki ya u tola/maka**  
**Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani.**

**KHA VHA PFESESE:** Kha vha shumise rubriki ya u tola/maka (**APHEDISIKI YA D**)  
u tola/maka zwibveledzwa zwa vhudavhidzani i wanalaho kha  
siatari la 12 la uyu memorandumu.

| <b>KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA</b> |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>KHRITHERIA</b>                                 | <b>MARAGA</b> |
| ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO            | 15            |
| LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA                  | 10            |
| <b>THANGANYELO</b>                                | <b>25</b>     |

Kha vha shumise rubriki ya u tola/maka (**APHEDISIKI YA D**) u tola/maka  
zwibveledzwa zwa vhudavhidzani.

1. Kha vha vhale tshibveledzwa tshothe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala tshibveledzwa vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

**KHA VHA PFESESE:**

- Zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwi funzwa zwo livhiswa kha maitele a zwino a u linga.
- Izwi zwi tea u dzhielwa ntha musu hu tshi tolwa tshivhumbeo.
- Kha vha nee maraga kha tshivhumbeo tsho teaho/tshone.
- Kha vha sedzese kuvhekanyelwe/kukumedzelwe kwone kwo teaho musu hu tshi niwalwa tshibveledzwa tshinwe na tshinwe.

Vhalingiwa vha tea u niwala nga thoho MBILI kha dzo netshedzwaho. Mutumbu wa phindulo inwe na inwe i tea u vha na maipfi a u bva kha 180 u ya kha a 200. Luambo, redzhistara, tshitaila na thouni zwi tea u livhanywa na nyimele.

## 2.1 VHURIFHI HA TSHIOFISI (FOMALA)

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo.

- Ri lavhelela mafhungo ane a vha a ndivhuwo i bvaho kha vhadzulapo, vha tshi khou livhuwa zwishumiswa zwe vha nekedzwa/ndambedzo nga Vhathakhi Outfitters.
- Diresi mbili (ya muṇwali na ya muṇwalelwa).
- Diresi ya u thoma (i tea u ṇwalwa datumu nga vhudalo).
- Diresi ya vhuvhili (i thoma nga mufari wa tshiimo sa 'Muṇwaleli' kana 'Mulanguli').
- Theshano: Ndaa/Aa.
- Thoho ya mafhungo (i tea u ṇwalwa nga madanzi kana ya talelwa arali yo ṇwalwa nga maledere matuku).
- Mutumbu. Hu ṇwalwa ndivhuwo nga vhudalo.
- Nyonesano kana phendelo.
- Magumo (muṇwali u ṇwala tshifani na dzina/inishiala).

[25]

## 2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

Zwi re ngomu na tshivhumbeo:

- Mulingiwa u tea u ṭana ṇdivho ya nganetshelo, hu si tshikhodo.
- Nganeavhutshilo iyi i tea u ṭana ḍivhazwakale khathihi na zwivhuya zwe a itela lushaka ya mufu.
- Dzina na tshifani zwa mufu, fhethu he muthu a bebelwa hone, miṇwaha, maḍuvha a mabebo na a u lovha, fhethu he muthu a lovhela hone, tshivhangi tsha lufu, tshifhinga tsha u lwala na madzina a mashaka.
- Zwe zwa swikelelwa/zwa ndeme zwo swikelwaho: pfunzo/u ḍidzhenisa kha mishumo ya zwitshavha, nz.
- Nganeapfufhi nga ha mufu: u amba zwine mashaka na dzikhonani vha do mu humbula ngazwo.
- U dzheniswa ha milaedza ya ndiliso/zwikhodo u bva kha muṭa, nz.

[25]

## 2.3 RIVIYU

Zwi re ngomu na tshivhumbeo:

- Riviya iyi i tea u ṭana bugu iyi khathihi na ndeme yayo tshitshavhani.
- Mvulatswinga: u ṭathuvha dzina ḷa bugu ine ya khou rivuwiwa.
- Mutumbu: mafhungothangeli sa dzina ḷa bugu/muṇwali/mubveledzi/mugandisi.

- Thalutshedzo ya bugu: hu netshedzwa manweledzo a bugu.
- Makumedzwa- u netshedza kubveledzelwe kwothe kwa bugu u ya nga kuvhonele kwa musedzulusi.
- Luambo hu shumiswa lwa tshifhinga tsha zwino.  
Divhaipfi i vhe i gobolaho i sumbedzaho u takalela/khodedzela musi hu tshi thathuvhiwa bugu iyo, sa i takadzaho, zwi rudza mbilu, zwi kungaho, nyanyula, tokonya, ndi zwa ndeme, zwi na mbuyelo, ndi zwa nthesa, na zwiwewho.
- Magumo: u nweledza mawanwa. [25]

## 2.4 ATHIKILI YA MAGAZINI

### Zwi re ngomu na tshivhumbeo:

- Athikili i tea u faredza mutambo wa vhaaluwa avha khathihi na ndeme yazwo.
- Thoho: i kungaho/i takadzaho;
- Thoho i tevhelwa nga dzina la muniwali.  
Tsumbo : **Bola ya milenzhe ya vhaaluwa**
- Mvulatswinga: ndi hune muniwali a divhadza fhungo line a toda u amba nga halo. U divhadza kudzudzanyelwe kwa kutambeke na ndambedzo.
- Mutumbu: hu tandavhudzwa mihumbulo ya fhungo la nyonyoloso dzavho, malangele, thimu dzine vha tamba nadzo. Mitambo ye vha kunda na ye vha kundiwa.
- Tshitaila tshi nga vha tsha mbuletshedzo, tshi shumisaho figara dza muambo, tshi tokonyaho mihumbulo ya vhavhali.  
Madzina, fhethu, zwifhinga, vhuimo na zwiwewe zwa ndeme zwi tea u netshedzwa/buletshedza kha athikili. Athikili i tea u dzikusa dzangalelo, zwa tutula dzangalelo la u vhala kha muvhali.
- Phendelo: Ndi hune mafhungo a vhiniwa hone. [25]

## 2.5 TSHIPITSHI

### Zwi re ngomu na tshivhumbeo:

- Tshipitshi itshi tshi tea u totomodza na u bvisela khagala mishumo mivhuya ye Thohoyatshikolo vha ita/shuma kha u bveledza lushaka/vhathu na shango nga u angaredza.
- Thoho: Kha i vhe i kungaho.  
Tsumbo: **Ri do vha elelwa misi yotho.**
- Theshano: Ndi hune muambi a resha vhathetshesheleso nga u bula zwiimo zwavho sa: Mutshimbidzamushumo, Thohoyatshikolo nz.
- Mvulatswinga: Afha muvhali u talutshedza thoho ya mafhungo.
- Mutumbu: Muambi u tasulula mbuno dzawe a dovha a dzi tikedza.
- Magumo/Phendelo: Ndi hune a fhedza mafhungo awe. [25]

## 2.6 MUFHINDULANO

### Zwi re ngomu na tshivhumbeo:

- Mufhindulano uyu u tea u disendeka kha nyambedzano vhukati ha mulwadze na mueletshedzi ndivho hu uri mulwadze a wane thuso i pfalaho/tshidzaho/thusaho kha u langula.

- Thoho: kha i vhe ye a randelwa yone.

Tsumbo: **Nga ngomu ofisini ya mueletshedzi.**

- Mvulatswinga: kha hu tanwe nyambedzano vhukati ha vhatu/zwigwada vhavhili/zwivhili.

- Mutumbu: kha hu netshedzwe nyimele:

Kha hu bviselwe khagala kudifarelwe, nyonyoloso dzine a tea u ita, zwiliwa zwine a tea u la na zwiwewho zwa muthu ane a vha na vhulwadze ha swigiri.

Hu niwaliwe madzina a vhabvumbedzwa u ya kha tshamonde tsha siatari. Hu shumiswe kholoni (zwithoma) u bva kha dzina la muambi/mubvumbedzwa. Hu pfukwe mutaladzi u bva kha uno muambi u ya kha a tevhelaho. Hu rekhodiwe u fhindulana nga u sielisana u bva kha kuvhonele kwa muambi. Mafhungo a tea u thoma phanda ha hune dzina la guma hone, zwo khethekanywa nga kholoni/zwithoma. Ngeletshedzo kha vhalingiwa zwi tshi kwama kuambele kana nyito zwi tea u sumbedzwa ngomu zwitangini musi maipfi a sa athu u buletshedzwa.

- Magumo: muniwali a nga pendela nga u netshedza kana u amba zwiwewho zwa u vhina mafhungo o zwi vhea ngomu zwitangini.

[25]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B:

50

MARAGAGUTE:

100

## APHENDIKISI YA C: KHETHEKANYO YA A : RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA – LUAMBO LWA HAYANI (MARAGA DZA 50)

### PFESSESANI:

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwanu (5) zwiwulwane zwa thalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshiwe na tshiwe tsha izwo zwipida zwa thalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwivhili: tshipida tsha ntha na tsha fhasi, tshiwe na tshiwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a ntha na a fhasi.

## KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]

| Khritheria                                                                                                                                                                                             |                      | Zwa nthesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tshikili tshone                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho                                                                                                                                                                                                                                | Vhukoni ha fhasi                                                                                                                                                                    | U sa kona                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI</b><br><br>(Zwo riwaliwaho na mihumbulo)<br>Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/<br>U dzhiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele<br><br><b>MARAGA 30</b> | <b>Maimo a ntha</b>  | <b>28–30</b><br>-Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho<br>-Mihumbulo ya vhuṭali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho<br>-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo                                | <b>22–24</b><br>-Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma<br>-Zwi yelana tshothe na thoho nahone zwa takadza<br>-Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho<br>-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo | <b>16–18</b><br>-Phindulo i fushaho<br>-Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea<br>-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo                            | <b>10–12</b><br>-Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe<br>-Mihumbulo yo vilinganaho, nahone i si na vhusiki ha muṭe<br>-Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho | <b>4–6</b><br>-Phindulo yo polikaho tshothe<br>-Mihumbulo yo tangananaho nahone i si na sia<br>-Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa<br>-A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>Maimo a fhasi</b> | <b>25–27</b><br>-Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshotheshothe<br>-Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṭali<br>-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo | <b>19–21</b><br>-Zwo lundwa tshidele<br>-Mihumbulo i yelana, i takadzaho<br>-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuṭi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo                                                                                        | <b>13–15</b><br>-Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭudzetudze huiwe vhu khakhisaho muṭodo<br>-Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea<br>-Hu na huiwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo | <b>7–9</b><br>-Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo<br>-Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u ḍadisa<br>-U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho          | <b>0–3</b><br>-A hu na ndingedzo ya u fhindula thoho/mbudziso<br>-U polika tshothe na u sa tsha tea lwa tshothe<br>-A zwi na sia nahone zwo vilingana                                           |

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phanda)**

| <b>LUAMBO, TSHITAILA &amp; U DZUDZANYA</b><br>Thouni, redzhistara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwitei na nyimele. Munanguludzo wa maipfi. Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleto. | <b>Maimo a nthu</b>  | <b>14–15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10–11</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6–7</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2–3</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                      | -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.<br>-Lulambo ndi lwa vhudifhulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe.<br>-Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni<br>-A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto<br>-Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhenithakheni. | -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.<br>-Luambo lu a tokonya, nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho.<br>-Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto.<br>-Lwo lundwa tshidele vhukuma . | -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.<br>-U shumiswa ho teaho ha luambo u bvedza thalutshedzo.<br>-Thouni yo tea<br>-U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu. | -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.<br>-Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi<br>-Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea<br>-Divhaipfi ndi yo shayedzaho vhukuma. | -Luambo a lu pfali<br>-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.<br>-U hotefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na kathihi/ zwa vho konda vhukuma/tshothe. |
| <b>MARAGA: 15</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Maimo a fhasi</b> | <b>12–13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8–9</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4–5</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0–1</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                   |                      | -Lulambo ndi lwa nthu vhukuma<br>-Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni.<br>-A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto.<br>-Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.                                                                                                                                                                | -Luambo lu a kunga na u nyanyula<br>-Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho<br>-Vhukhaki vutuku ha girama na mupeleto<br>-Zwo lundwa tshidele vhukuma                                                                                                                  | -U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhudzetudze<br>-Huniwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.                                                        | -Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona<br>-A hu na kana hu tou vha na zwitukutuku zwi sumbedzaho muvanyanyo wa mafhungo/mitala.<br>-Divhaipfi yo hotefhala lwa tshothe.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TSHIVHUMBEO</b><br>Zwitlusi zwa tshibvedzwa. Kubvedzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/mitala.                                                                                                        |                      | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                   |                      | -Kubvedzele kwa thoho kwa nthesa<br>-Vhudodombedzi ha mathakhenithakheni<br>-Mafhungo/mitala, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshothetshothe.                                                                                                                                                                                          | -Kubvedzele kwa thoho kwo lundhedzanaho<br>-Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho<br>-Mafhungo/mitala, phara zwo vangwa lu pfadzaho.                                                                                                                                 | -Kubvedzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea<br>-Mafhungo/mitala, phara zwo fhatwa lu fushaho<br>-Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.                                                                                       | -Dziwe mbuno ndi dzi pfadzaho<br>-Mafhungo/mitala na phara zwi di vha na vhukhaki<br>-Fhedzi maanea a tsha di pfala naho hu na vhukhaki.                                                                                                        | -Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho<br>-Mafhungo/mitala na phara zwo dala vhukhaki<br>-Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.                                                                                                                                      |
| <b>MARAGANYANGAREDZI</b>                                                                                                                                                                                          |                      | <b>40–50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30–39</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20–29</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>10–19</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0–9</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |

## KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]

| Khritheria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zwa nthesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tshikili tshone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vhukoni ha fhasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U sa kona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO</b><br><br>Zwo n̄waliwaho na mihumbulo<br>Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani<br>U dzhiela nzhele ndivho, vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele<br>Phindulo na mihumbulo<br>Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani<br>U dzhiela nzhele ndivho, vha t̄anganedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele<br><br><b>MARAGA 15</b> | <b>13–15</b><br><br>-Phindulo ndi ya mathakhethakheni, i sa vhambedzwi<br>-Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho<br>-N̄divho yo t̄andavhuwaho tshoṭhe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa<br>-Kuiwalele kwo tou fombe kha sia lone<br>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana<br>-Zwo t̄andavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho<br>-Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa | <b>10–12</b><br><br>-Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho n̄divho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa<br>-O fara vhuṭala/sia lone -A hu na u polika<br>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana<br>-Zwo t̄andavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho<br>-Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhuṭuku | <b>7–9</b><br><br>-Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho n̄divho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa<br>-Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshoṭhe lini – hu na u polika huiwe hu vhone<br>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di lunzhedzana<br>-Zwiwe zwidodombedzwa zwi tikedza ṭhoho<br>-Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika hutuku | <b>4–6</b><br><br>-Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho n̄divhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa<br>-Hu na u polika huiwe hu vhone naho o fara vhuṭala<br>-Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe lini<br>-Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza ṭhoho<br>-Hu na u shaedza hu vhone ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo<br>-Ṭhahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho | <b>0–3</b><br><br>-Phindulo i sumbedza u shaya n̄divho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa<br>-Ṭhalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane<br>-A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo<br>-Zwidodombedzwa zwiṭukutuku zwi tikedza ṭhoho<br>-A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa |
| <b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA</b><br><br>Thouni, redzhistara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele<br>Munanguludzo wa maipfi<br>Zwiga zwa muiwalo na mupeṭo<br><br><b>MARAGA 10</b>                                                                                                                                                  | <b>9–10</b><br><br>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhethakheni ndivho, vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele<br>-Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele<br>-A hu na vhukhakhi                                                                                                                                                                                                                      | <b>7–8</b><br><br>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele<br>-Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhudi<br>-Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma<br>-Hunzhi a hu na vhukhakhi                                                                                                | <b>5–6</b><br><br>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele<br>-Hu na huiwe vhukhakhi ha girama<br>-Divhaipfi i a fusha/linganela<br>-Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi ṭhalutshedzo                                                                                                                        | <b>3–4</b><br><br>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho, vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele<br>-Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho<br>-Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma<br>-Ṭhalutshedzo yo thithisea                                                                                                                                                | <b>0–2</b><br><br>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele<br>-Zwo ḁala vhukhakhi nahone zwo t̄anganana<br>-Divhaipfi a i tei ndivho na kathihi<br>-Ṭhalutshedzo yo hoṭefhala tshoṭhe                                                                  |
| <b>MARAGANYANGAREDZI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>22–25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17–20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12–15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7–10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0–5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |